

1. **Mikrokreditno društvo EKI d.o.o Sarajevo**, Generala Mehmeda Alagića 9, Sarajevo JIB: 4227577330009 koje zastupa Mirsad Simić, Direktor a po njegovom ovlaštenju Zijad Memišević, Šef podružnice Sarajevo (u daljem tekstu: MKD EKI)

2. **Mikrokreditna fondacija EKI Sarajevo**, Generala Mehmeda Alagića 9, Sarajevo JIB: 4200442250000 koju zastupa Esad Uzunić, Direktor a po njegovom ovlaštenju Đenita Selimović, Šef filijale Sarajevo (u daljem tekstu: MKF EKI)

3. **Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine** sa sjedištem na adresi Obala Kulina bana 1, u Sarajevu, kojeg zastupa Samir Kurtović, Predsjednik Sindikata (u daljem tekstu: Sindikat)

Zaključuju dana 18.11.2025. godine

U G O V O R O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI

Član 1.

Ovim Ugovorom uspostavlja se poslovna saradnja između MKD EKI, MKF EKI i Sindikata, sa ciljem pružanja pogodnosti članovima Sindikata (u daljem tekstu: članovi) i članovima njihovih porodica, u vidu prioriteta prilikom korištenja kreditnih proizvoda MKD EKI i MKF EKI, te obostrana vidljivost i promocija poslovne saradnje, a sve to u skladu sa pozitivnim propisima, internim aktima ugovornih strana, na način i pod uvjetima predviđenim ovim ugovorom.

Član 2.

Zaključenjem ovog Ugovora, MKD EKI i MKF EKI obezbjeđuju Sindikatu, kao poslovnom partneru, da svojim članovima, te članovima njihovih porodica, ponudi benefit prvenstva prilikom obrade i isplate kredita, u skladu sa uslovima poslovne politike MKD EKI i MKF EKI. Krediti bi bili omogućeni onim klijentima koji zadovoljavaju uslove kreditiranja prema procedurama MKD EKI i MKF EKI.

Član 3.

MKD EKI i MKF EKI se obavezuju da će:

- Omogućiti članovima Sindikata i članovima porodice istih, kao potencijalnim korisnicima kreditnih proizvoda, prioritet prilikom obrade i isplate kredita;
- Omogućiti realizaciju navedenih usluga na cjelokupnom teritoriju BiH, u kojima MKD EKI i MKF EKI posluju;
- Upisati Sindikat na svoju stranicu Poslovnih partnera, te na taj način omogućiti vidljivost i promociju uzajamne saradnje;
- U svrhu objave poslovne saradnje na web stranici Sindikata, pripremiti poseban informativni letak sa informacijama o kreditnim proizvodima, uz kontakt broj i adresu svih MKD EKI i MKF EKI poslovnica u BiH.

Član 4.

Sindikat se obavezuje da će:

- U okviru svoje interne web stranice istaknuti logo MKD EKI i MKF EKI kao partnera;
- Objaviti informaciju o saradnji sa MKD EKI i MKF EKI, na svojim komunikacijskim kanalima;
- Redovno informisati svoje članove o aktuelnim kreditnim proizvodima i akcijama;

Član 5.

Članovi sindikata će prilikom apliciranja za pogodnosti iz ovog ugovora dokazivati svoje članstvo prednožavanjem važeće članske kartice, uz lični dokument radi identifikacije.

Pod članovima porodice članova Sindikata, kao korisnika ove pogodnosti, podrazumijevaju se: bračni i vanbračni partner, djeca, roditelji, te druga lica koja sa članom Sindikata žive u zajedničkom domaćinstvu, a za koje isti može dokazati porodičnu povezanost.

MKD EKI i MKF EKI zadržavaju pravo da zatraže odgovarajuću dokumentaciju na uvid, radi dokazivanja porodične povezanosti.

Član 6.

Poslovna saradnja po osnovu ovog ugovora odvijaće se u korist ugovornih strana, uvažavajući uslove tržišta.

Ugovorne strane su saglasne da u svakom momentu, a radi unapređenja saradnje, mogu jedna drugoj da dostavljaju prijedloge, da razmjenjuju ideje i iskustva.

Sindikat je saglasan da MKD EKI i MKF EKI mogu prilikom promovisanja svojih proizvoda i usluga na svojoj službenoj internet stranici, printanim materijalima, radio i TV stanicama ili drugim medijima da navedu ime/naziv Sindikata, njegov logo i kontakt informacije u svrhu ostvarenja ovog Ugovora.

MKD EKI i MKF EKI su saglasni da Sindikat može promovisati EKI proizvode i usluge na svojoj službenoj internet stranici, printanim materijalima, radio i TV stanicama ili drugim medijima prilikom čega može navoditi ime „EKI“, EKI logo i kontakt informacije u svrhu ostvarenja ovog Ugovora.

Član 7.

Ovaj ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme.

Ugovorne strane mogu da jednostrano otkazu ovaj ugovor, uz prethodno pismeno obavještenje druge ugovorne strane, na neki od prihvatljivih načina komunikacije, najmanje 30 dana prije planiranog raskida ugovorene saradnje.

Član 8.

Ugovorne strane mogu, a radi izmjene i dopune ovog Ugovora, te radi konkretizacije određenih prava i obaveza, zaključivati anekse ugovora.

Član 9.

Ugovorne strane dužne su pridržavati se važećih propisa koji se odnose na zaštitu dokumenata i ličnih podataka.

Ugovorne strane prihvataju da neće strogo povjerljive informacije i poslovne tajne otkrivati trećim licima ili koristiti u bilo kakve druge svrhe, osim onih propisanih odredbama Ugovora i da će obavezati svoje zaposlene, da takve informacije smatraju strogo povjerljivim.

U povjerljive podatke i informacije (poslovnu tajnu) spadaju, ali se i ne ograničavaju na iste, sljedeće: svi tipovi podataka, softver, dokumenti, komercijalne ili finansijske informacije, lični podaci, skice, projekti ili dijelovi projekata, planovi i termin planovi, ideje, nacrti, operativne ili tehnološke informacije, tehnološko znanje „know how“ ili bilo koje druge informacije koje u skladu sa internim aktima i zakonskom regulativom predstavljaju povjerljive informacije ugovornih strana, nezavisno u kom obliku su predate, verbalno, uvidom, pismeno ili elektronski.

Ova odredba ostaje na snazi i po otkazu ili raskidu ovog Ugovora.

Član 10.

Ovaj ugovor stupa na snagu dana od datuma potpisivanja istog.

Član 11.

Ugovorne strane će rješavati sporne odnose u primjeni ovog ugovora mirnim putem, međusobnim pregovaranjem, a u suprotnom ugovoraju nadležnost suda u Sarajevu.

Član 12.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana dobija po 2 (dva) primjerka.

MKD EKI d.o.o. Sarajevo
Zijad Memišević

Broj: D-UG-5-207/25

MKF EKI Sarajevo
Denita Selimović

Broj: F-UG-1-290/25

SUFBiH
Sanir Kurtović, predsjednik

Pr. 01-1161/25
12.12.2025.

• MKD EKI odobrava kredite od 300 do 50.000 KM

• Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou

• Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate

• MKD EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBiH na dan izrade ugovora

Efektivna kamatna stopa predstavlja ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), troškovi obrade kredita i naknade za ostale troškove ukoliko postoje i predstavljaju uslov za odobrenje kredita, bez obzira da li se isti odnose na korisnika kredita ili sudužnika, kao što su: troškovi mjenice, troškovi zaloga, troškovi polise osiguranja, troškovi pribavljanja ZK izvatka, troškovi pribavljanja i ovjere različitih isprava kod nadležnih organa kao i druge naknade direktno povezane sa kreditom (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacionom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BDBiH).

EKSPRES POZAJMICE					
Iznos kredita: od 300 do 3.000 KM			Rok otplate: do 18 mjeseci		
Troškovi obrade: 0,00%			Grejs period: do 3 mjeseca		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS	
300 KM - 1.000 KM	18 mjeseci	23,00%	0,00%	25,59%	
1.001 KM - 3.000 KM	18 mjeseci	22,50%	0,00%	24,97%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) ekspres pozajmice:					
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS
Ekspres pozajmice	3.000 KM	18 mjeseci	22,50 %	0,00%	24,97%

KREDITI ZA DOMAĆINSTVO					
Iznos kredita: od 300 do 20.000 KM			Rok otplate: do 66 mjeseci		
Troškovi obrade: od 2,00% do 2,50%			Grejs period: nema mogućnosti		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS	
300 KM - 4.000 KM	42 mjeseca	24,50%	2,50%	29,57%	
4.001 KM - 15.000 KM	60 mjeseci	22,50%	2,50%	26,53%	
15.001 KM - 20.000 KM	66 mjeseci	21,00%	2,00%	24,26%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) kredita za domaćinstvo:					
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS
Kredit za domaćinstvo	10.000 KM	60 mjeseci	22,50 %	2,50%	26,51%

KREDITI ZA POLJOPRIVREDU					
Iznos kredita: od 300 do 50.000 KM			Rok otplate: do 84 mjeseca		
Troškovi obrade: od 1,50% do 2,00%			Grejs period: do 12 mjeseci		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS	
300 KM - 4.000 KM	42 mjeseca	20,00%	2,00%	23,51%	
4.001 KM - 15.000 KM	66 mjeseci	18,00%	2,00%	20,62%	
15.001 KM - 20.000 KM	66 mjeseci	17,50%	1,50%	19,76%	
20.001 KM - 50.000 KM	84 mjeseca	15,50%	1,50%	17,26%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) kredita za poljoprivredu:					
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS
Kredit za poljoprivredu	10.000 KM	66 mjeseci	18,00%	2,00%	20,60%

STAMBENI KREDITI					
Iznos kredita: od 300 do 50.000 KM			Rok otplate: do 84 mjeseca		
Troškovi obrade: od 1,50% do 2,00%			Grejs period: nema mogućnosti		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS	
300 KM - 4.000 KM	42 mjeseca	24,00%	2,00%	28,50%	
4.001 KM - 15.000 KM	60 mjeseci	22,00%	2,00%	25,59%	
15.001 KM - 20.000 KM	60 mjeseci	20,50%	2,00%	23,73%	
20.001 KM - 30.000 KM	84 mjeseca	19,50%	2,00%	22,24%	
30.001 KM - 50.000 KM	84 mjeseca	18,50%	1,50%	20,81%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) stambenih kredita:					
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS
Stambeni kredit	20.000 KM	60 mjeseci	20,50%	2,00%	23,73%

EKO SMART - KREDITI ZA ENERGIJSKU EFIKASNOST (Fizička lica)					
Iznos kredita: od 300 do 50.000 KM			Rok otplate: do 84 mjeseca		
Troškovi obrade: od 0,50% do 1,50%			Grejs period: nema mogućnosti		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS	
300 KM - 4.000 KM	42 mjeseca	19,50%	1,50%	22,50%	
4.001 KM - 15.000 KM	72 mjeseca	18,50%	1,00%	20,65%	
15.001 KM - 20.000 KM	84 mjeseca	17,50%	1,00%	19,41%	
20.001 KM - 50.000 KM	84 mjeseca	16,50%	0,50%	18,02%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) kredita za energijsku efikasnost (fizička lica):					
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS
Kredit za energijsku efikasnost (FL)	10.000 KM	66 mjeseci	18,50 %	1,00%	20,67%

RELAX - KREDIT ZA REFINANSIRANJE (Fizička lica)					
Iznos kredita: od 1.000 do 50.000 KM			Rok otplate: do 72 mjeseca		
Troškovi obrade: od 0,00% do 1,00%			Grejs period: nema mogućnosti		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS	
1.000 KM - 4.000 KM	42 mjeseca	18,40%	1,00%	20,84%	
4.001 KM - 15.000 KM	66 mjeseci	15,90%	1,00%	17,65%	
15.001 KM - 20.000 KM	72 mjeseca	14,90%	0,00%	16,00%	
20.001 KM - 50.000 KM	72 mjeseca	13,90%	0,00%	14,85%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) kredita za refinansiranje (fizička lica):					
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS
Kredit za refinansiranje (FL)	10.000 KM	66 mjeseci	15,90 %	1,00%	17,63%

KREDITI ZA AGRO BIZNISE					
Iznos kredita: od 300 do 50.000 KM			Rok otplate: do 84 mjeseca		
Troškovi obrade: od 1,50% do 2,00%			Grejs period: do 12 mjeseci		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS	
300 KM - 4.000 KM	42 mjeseca	18,00%	2,00%	21,08%	
4.001 KM - 15.000 KM	66 mjeseci	16,50%	2,00%	18,83%	
15.001 KM - 20.000 KM	66 mjeseci	16,00%	1,50%	17,99%	
20.001 KM - 50.000 KM	84 mjeseca	14,50%	1,50%	16,10%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) kredita za agro biznise:					
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS
Kredit za agro biznise	10.000 KM	66 mjeseci	16,50%	2,00%	18,82%

ROBNI KREDITI					
Iznos kredita: od 300 do 20.000 KM			Rok otplate: do 72 mjeseca		
Troškovi obrade: 0,00%			Grejs period: nema mogućnosti		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS	
300 KM - 4.000 KM	42 mjeseca	22,00%	0,00%	24,43%	
4.001 KM - 15.000 KM	60 mjeseci	22,00%	0,00%	24,43%	
15.001 KM - 20.000 KM	72 mjeseca	22,00%	0,00%	24,41%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) robnih kredita:					
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS
Robni kredit	10.000 KM	60 mjeseci	22,00%	0,00%	24,41%

KREDITI ZA NABAVKU AUTOMOBILA					
Iznos kredita: od 5.000 do 50.000 KM			Rok otplate: do 84 mjeseca		
Troškovi obrade: 1,00%			Grejs period: nema mogućnosti		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS	
5.000 KM - 15.000 KM	66 mjeseci	22,00%	1,00%	24,94%	
15.001 KM - 20.000 KM	72 mjeseca	20,00%	1,00%	22,45%	
20.001 KM - 50.000 KM	84 mjeseca	20,00%	1,00%	22,39%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) kredita za nabavku automobila:					
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS
Kredit za nabavku automobila	10.000 KM	66 mjeseci	22,00%	1,00%	24,92%

KREDITI ZA REGISTROVANE BIZNISE						
Iznos kredita: od 300 do 50.000 KM				Rok otplate: do 84 mjeseca		
Troškovi obrade: od 1,00% do 2,00%				Grejs period: do 9 mjeseci		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB	EKS RS	
300 KM - 4.000 KM	42 mjeseca	18,50%	2,00%	21,74%	21,83%	
4.001 KM - 15.000 KM	60 mjeseci	17,00%	2,00%	19,52%	19,54%	
15.001 KM - 20.000 KM	66 mjeseci	16,50%	1,50%	18,59%	18,60%	
20.001 KM - 50.000 KM	84 mjeseca	15,00%	1,00%	16,50%	16,50%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) kredita za registrovane biznise:						
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB	EKS RS
Kredit za registrovane biznise	10.000 KM	42 mjeseca	17,00 %	2,00%	19,93%	19,97%

EKO SMART - KREDITI ZA ENERGIJSKU EFIKASNOST (Pravna lica)						
Iznos kredita: od 300 do 50.000 KM				Rok otplate: do 84 mjeseca		
Troškovi obrade: od 0,50% do 1,50%				Grejs period: nema mogućnosti		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB	EKS RS	
300 KM - 4.000 KM	42 mjeseca	19,50%	1,50%	22,50%	22,60%	
4.001 KM - 15.000 KM	72 mjeseca	18,50%	1,00%	20,64%	20,65%	
15.001 KM - 20.000 KM	84 mjeseca	17,50%	1,00%	19,40%	19,41%	
20.001 KM - 50.000 KM	84 mjeseca	16,50%	0,50%	18,01%	18,02%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) kredita za energijsku efikasnost (pravna lica):						
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB	EKS RS
Kredit za energijsku efikasnost (PL)	10.000 KM	66 mjeseci	18,50 %	1,00%	20,67%	20,70%

RELAX - KREDIT ZA REFINANSIRANJE (Pravna lica)						
Iznos kredita: od 1.000 do 50.000 KM				Rok otplate: do 72 mjeseca		
Troškovi obrade: od 0,00% do 1,00%				Grejs period: nema mogućnosti		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB	EKS RS	
1.000 KM - 4.000 KM	42 mjeseca	18,40%	1,00%	20,84%	20,94%	
4.001 KM - 15.000 KM	66 mjeseci	15,90%	1,00%	17,63%	17,65%	
15.001 KM - 20.000 KM	72 mjeseca	14,90%	0,00%	15,98%	16,00%	
20.001 KM - 50.000 KM	72 mjeseca	13,90%	0,00%	14,84%	14,85%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) kredita za refinansiranje (pravna lica):						
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB	EKS RS
Kredit za refinansiranje (PL)	10.000 KM	66 mjeseci	15,90 %	1,00%	17,63%	17,66%

- MKF EKI odobrava kredite od 300 do 10.000 KM
- Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou
- Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate
- MKF EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBiH na dan izrade ugovora

EKSPRES POZAJMICE					
Iznos kredita: od 300 do 3.000 KM			Rok otplate: do 18 mjeseci		
Troškovi obrade: 0,00%			Grejs period: do 3 mjeseca		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS	
300 KM - 1.000 KM	18 mjeseci	23,00%	0,00%	25,59%	
1.001 KM - 3.000 KM	18 mjeseci	22,50%	0,00%	24,97%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) ekspres pozajmica:					
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS
Ekspres pozajmica	3.000 KM	18 mjeseci	22,50 %	0,00%	24,97%

KREDITI ZA DOMAĆINSTVO					
Iznos kredita: od 300 do 10.000 KM			Rok otplate: do 60 mjeseci		
Troškovi obrade: 2,50%			Grejs period: nema mogućnosti		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS	
300 KM - 4.000 KM	42 mjeseca	24,50%	2,50%	29,57%	
4.001 KM - 10.000 KM	60 mjeseci	22,50%	2,50%	26,51%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) kredita za domaćinstvo:					
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS
Krediti za domaćinstvo	10.000 KM	60 mjeseci	22,50 %	2,50%	26,51%

KREDITI ZA POLJOPRIVREDU					
Iznos kredita: od 300 do 10.000 KM			Rok otplate: do 66 mjeseci		
Troškovi obrade: od 1,50% do 2,00%			Grejs period: do 12 mjeseci		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS	
300 KM - 4.000 KM	42 mjeseca	20,00%	2,00%	23,51%	
4.001 KM - 10.000 KM	66 mjeseci	18,00%	2,00%	20,60%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) kredita za poljoprivredu:					
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS
Kredit za poljoprivredu	10.000 KM	66 mjeseci	18,00%	2,00%	20,60%

KREDITI ZA AGRO BIZNISE					
Iznos kredita: od 300 do 10.000 KM			Rok otplate: do 66 mjeseci		
Troškovi obrade: od 1,50% do 2,00%			Grejs period: do 12 mjeseci		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS	
300 KM - 4.000 KM	42 mjeseca	18,00%	2,00%	21,08%	
4.001 KM - 10.000 KM	66 mjeseci	16,50%	2,00%	18,82%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) kredita za agro biznise:					
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS
Kredit za agro biznise	10.000 KM	66 mjeseci	16,50%	2,00%	18,82%

STAMBENI KREDITI					
Iznos kredita: od 300 do 10.000 KM			Rok otplate: do 60 mjeseci		
Troškovi obrade: 2,00%			Grejs period: nema mogućnosti		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS	
300 KM - 4.000 KM	42 mjeseca	24,00%	2,00%	28,50%	
4.001 KM - 10.000 KM	60 mjeseci	22,00%	2,00%	25,57%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) stambenih kredita:					
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS
Stambeni kredit	10.000 KM	60 mjeseci	22,00%	2,00%	25,57%

RELAX - KREDIT ZA REFINANSIRANJE (Fizička lica)					
Iznos kredita: od 1.000 do 10.000 KM			Rok otplate: do 66 mjeseci		
Troškovi obrade: 1,00%			Grejs period: nema mogućnosti		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS	
1.000 KM - 4.000 KM	42 mjeseca	18,40%	1,00%	20,84%	
4.001 KM - 10.000 KM	66 mjeseci	15,90%	1,00%	17,63%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) kredita za refinansiranje (fizička lica):					
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS
Kredit za refinansiranje (FL)	10.000 KM	66 mjeseci	15,90 %	1,00%	17,63%

EKO SMART - KREDITI ZA ENERGIJSKU EFIKASNOST (Fizička lica)					
Iznos kredita: od 300 do 10.000 KM			Rok otplate: do 72 mjeseca		
Troškovi obrade: od 1,00% do 1,50%			Grejs period: nema mogućnosti		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS	
300 KM - 4.000 KM	42 mjeseca	19,50%	1,50%	22,50%	
4.001 KM - 10.000 KM	72 mjeseca	18,50%	1,00%	20,64%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) kredita za energijsku efikasnost (fizička lica):					
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS
Kredit za energijsku efikasnost (FL)	10.000 KM	66 mjeseci	18,50 %	1,00%	20,67%

KATALOG PROIZVODA

Efektivna kamatna stopa predstavlja ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), troškovi obrade kredita i naknade za ostale troškove ukoliko postoje i predstavljaju uslov za odobrenje kredita, bez obzira da li se isti odnose na korisnika kredita ili sudužnika, kao što su: troškovi mjenice, troškovi zaloga, troškovi polise osiguranja, troškovi pribavljanja ZK izvatka, troškovi pribavljanja i ovjere različitih isprava kod nadležnih organa kao i druge naknade direktno povezane sa kreditom (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacionom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BDBiH).

Podaci o EKS su informativnog karaktera, mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva, a zavise i od trenutno važećeg cjenovnika organa nadležnih za izdavanje i ovjeru različitih isprava. Za detaljnije informacije o uslovima kredita, obratite se u vama najbližu kancelariju.

LAGANICA POZAJMICA					
Iznos kredita: od 300 do 1.000 KM			Rok otplate: do 36 mjeseci		
Troškovi obrade: 0,00%			Grejs period: nema mogućnosti		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS	
300 KM - 1.000 KM	36 mjeseci	22,00%	0,00%	24,36%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) laganica pozajmice:					
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS
Laganica pozajmica	1.000 KM	36 mjeseci	22,00 %	0,00%	24,36%

ROBNI KREDITI					
Iznos kredita: od 300 do 10.000 KM			Rok otplate: do 60 mjeseci		
Troškovi obrade: 0,00%			Grejs period: nema mogućnosti		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS	
300 KM - 4.000 KM	42 mjeseca	22,00%	0,00%	24,43%	
4.001 KM - 10.000 KM	60 mjeseci	22,00%	0,00%	24,41%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) robnih kredita:					
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS
Robni kredit	10.000 KM	60 mjeseci	22,00%	0,00%	24,41%

KREDITI ZA NABAVKU AUTOMOBILA					
Iznos kredita: od 5.000 do 10.000 KM			Rok otplate: do 66 mjeseci		
Troškovi obrade: 1,00%			Grejs period: nema mogućnosti		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS	
5.000 KM - 10.000 KM	66 mjeseci	22,00%	1,00%	24,92%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) kredita za nabavku automobila:					
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB/RS
Kredit za nabavku automobila	10.000 KM	66 mjeseci	22,00%	1,00%	24,92%

STARTUP KREDITI						
Iznos kredita: od 300 do 10.000 KM				Rok otplate: do 60 mjeseci		
Troškovi obrade: 1,00%				Grejs period: do 9 mjeseci		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB	EKS RS	
300 KM - 4.000 KM	42 mjeseca	15,50%	1,00%	17,37%	17,46%	
4.001 KM - 10.000 KM	60 mjeseci	14,00%	1,00%	15,45%	15,48%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) startup kredita:						
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB	EKS RS
Startup kredit	10.000 KM	60 mjeseci	14,00 %	1,00%	15,45%	15,48%

KREDITI ZA REGISTROVANE BIZNISE						
Iznos kredita: od 300 do 10.000 KM				Rok otplate: do 60 mjeseci		
Troškovi obrade: 2,00%				Grejs period: do 9 mjeseci		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB	EKS RS	
300 KM - 4.000 KM	42 mjeseca	18,50%	2,00%	21,74%	21,83%	
4.001 KM - 10.000 KM	60 mjeseci	17,00%	2,00%	19,52%	19,55%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) kredita za registrovane biznise:						
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB	EKS RS
Kredit za registrovane biznise	10.000 KM	42 mjeseca	17,00 %	2,00%	19,93%	19,97%

RELAX - KREDIT ZA REFINANSIRANJE (Pravna lica)						
Iznos kredita: od 1.000 do 10.000 KM				Rok otplate: do 66 mjeseci		
Troškovi obrade: 1,00%				Grejs period: nema mogućnosti		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB	EKS RS	
1.000 KM - 4.000 KM	42 mjeseca	18,40%	1,00%	20,84%	20,94%	
4.001 KM - 10.000 KM	66 mjeseci	15,90%	1,00%	17,63%	17,66%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) kredita za refinansiranje (pravna lica):						
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB	EKS RS
Kredit za refinansiranje (PL)	10.000 KM	66 mjeseci	15,90 %	1,00%	17,63%	17,66%

EKO SMART - KREDITI ZA ENERGIJSKU EFIKASNOST (Pravna lica)						
Iznos kredita: od 300 do 10.000 KM				Rok otplate: do 72 mjeseca		
Troškovi obrade: od 1,00% do 1,50%				Grejs period: nema mogućnosti		
Iznos kredita	Max. rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB	EKS RS	
300 KM - 4.000 KM	42 mjeseca	19,50%	1,50%	22,50%	22,60%	
4.001 KM - 10.000 KM	72 mjeseca	18,50%	1,00%	20,64%	20,66%	
Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS) kredita za energijsku efikasnost (pravna lica):						
Vrsta kredita	Iznos kredita	Rok otplate	NKS	Troškovi obrade	EKS FBiH/DB	EKS RS
Kredit za energijsku efikasnost (PL)	10.000 KM	66 mjeseci	18,50 %	1,00%	20,67%	20,70%